



Letsatsi la ntlha la ga Lebo kwa sekolong

Setswana

Maxwell N Mamathuba



Letsatsi la ntlha la ga Lebo kwa sekolong

Mokwadi Maxwell N Mamathuba
Motaki Ntibile Zonke



Thanolo ka Motlhabane Modise



Lebo o tlaa simolola sekolo lwantlha ka Mosupologo. O ya go tsena sekolo potlana sa Dingane, koo mogoloe, Thanyang a tsenang gone. Ka laTshipi o ile a robala thari, gonne a tletse ka boitumelo.

A tsenya diphensele le diphensele tsa mebala ka fa kgetsana ya gagwe, lefa mogoloe a mmoleletse gore ga a ne a di tlhoka. Ditsholofelo tsa letsatsi leo, di ne di le dintle ruri.



Lebo a tsoga e sale mo mosong ka Mosupologo.
A phakela go gaisa matsatsi a mangwe.

Morago ga go tlhapa, a apara diaparo tsa tsa
sekolo, a ja difitlholo ka bonako.

Mme wa bona o ba tshepeditse go ba isa
sekolong gone e le letsatsi lwa ntlha kwa
sekolong.

Mme fa sekolo se tswa, o tla tsamaya le
mogoloe ka sepalangwa seo ba se dirisiang le
bana ba bangwe.

Lebo a lamoga ekete Thanyang oa ba dia go
simolola loeto lwa go ya sekolong.

A mogoeletsa, "Itlhaganele Thanyang, a re
tsamae! E seng jalo re tlaa latelwa."



Ba ne ba tsena mo sejanageng sa mme wa bona, ba simolola loeto go ya sekolong.

Mo tseleng Lebo o ne a tlotla ka moo a yang go itumela ka gone kwa sekolong.

Thanyang a mo gakolola gore sekolo se farologana jang le kheretšhe.

Go melao eo e tshwanetsweng go latelwa kwa sekolong, mme bao ba sa tshegetseng melao eo, ba a otlhaiwa.

Se sa diga boitumelo jwa ga Lebo, fela mmaagwe a mo raya are, "O seke wa tshwenyega Lebo, o tla iponela ditsala tse dintšhwa."



Morago ga go kgweetsa lobakanyana, ba goroga kwa hekeng ya sekolopotlana sa Dingane.

“Thanyang, sekolo sa gago ga se kgakala le kwa gae!” Ga tsiboga Lebo.

Lebo a bona bana ba le bantsi, bangwe ba felegeditswe ke bo mmaabona, bangwe ke bo rraabona.

Go le dikoloi di le dintsi, ditekisi le dibese tseo di neng di tlisitse bana sekolong.

Basimane ba bagolwane ba tsamaya ka ditlhopha, ba tlotla ka boitumelo.



Thanyang a bontsha mmaagwe ofisi ya mogokgo, mme a ya koo a bapile le Lebo.

Fa ba goroga kwa ofising, ba fitlhela mosadi yo moleele a ntse mo setulong sa go dikologa.

Mmaagwe Lebo a neela Mogokgo dipoelo tsa Kopo-phatlha tse ba di amogetseng.

Morago ga go buisa lokwalo, Mogokgo a kopa Lebo go tla gaufi le ena, gore a kgone go mmotsolotsa sengwe.

Selo se, sa dira gore Lebo a tsenwe ke letshogo a ntse a sutelela kwa pele.

A mmotsolotsa dipotso di se kae, tse di bonolo jaaka leina la gagwe, maina a batsadi le gore o nna kwa kae.



**DINGANE
PRIMARY
SCHOOL**



RECEPTION



Fa ba tswa ka fa ofising ya mogokgo, ba fitlhela
Thanyang a ba letile ka fa ntle.

A bontsha mmaagwe kantoro ya mokwaledi,
koo a tlaa duelang madi a sekolo.

Fa mmaabona a tsamaya, Lebo o ne a batla
go tsamaya le ena, mme a simolola go lela.

Thanyang a mo didimatsa mme a mo supetsa
phaposi ya gagwe. Gape a mo supetsa le
phaposi eo ena Thanyang a tsenang mo go
yone.



***DINGANE
PRIMARY
SCHOOL***



Lebo fa a goroga a fitlhela basimane ba le babedi, bao aneng a tsena kheretšhe le bona, ngwaga yo o fetileng.

A ba atamela mme ba simolola go itumelela sekolo: Ka moo se leng segolo e bile se le sentle ka teng.

Ba bontsha go kgotsofalela go nna karolo ya sekolo se sentle se.

Fa ba santse ba bua ka boitumelo, basimane ba le babedi ba bagolwane ba ba atamela.

Ba ba botsisa maina a bona le gore ba nna kwa kae? mme ba ba araba.

Basimane ba bagolwane ba simolola go ba sotla ba re, "Felo fa ga se kheretšhe, ka jalo lo seka lwa itumela thata."



Ka lesego, tshipi ya lela mme botlhe ba tabogela kwa kopanelong.

Kopanelong e tshwarelwa mo lebaleng la sekolo, fa pele ga ofisi ya mogokgo.

Barutabana ba supetsa barutwana moo ba tshwanetseng go ema le ka tsela eo ba emang ka teng mo meleng.

Ba simolotse ka go opela difela di le pedi; beibele ya buisiwa mme morago ba rapela. Mogokgo o ne a amogela barutwana botlhe mme morago a dira dikitsiso.



“Sekolo sa rona se simolola ka halofo gotswa go ura ya Bosupa letsatsi le letsatsi, go se nne ope yo o gorogang thari.

Lo seka lwa latlhela dikgemethwana tsa dipampiri fa fatshe, di latlheleng mo kgamelong ya matlakala, go tshola tikologo e le phepa.

Tsamayang mo tseleng eo e diretsweng go tsamaya, mme lo seka lwa gata malomo le bojang.

Se se tla netefatsa gore bojang le malomo di nne tse ntle ka metlha yotlhe.

Ka nako ya dijo lo tshwanetse go tshamekela kwa lebaleng la metshameko kwa thoko ele.”

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff


Gg

DAYS OF THE WEEK

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

MONTHS OF THE YEAR

January	February
March	April
May	June
July	August
September	October
November	December



Morago ga Kopano, barutwana ba ya kwa diphaposing tsa bona ka go farologana.

Ba tsamaya ka mela, ba salane morago go sena yo o tabogang.

Fa Lebo a goroga ka fa phaposing, a seka a fitlhela ope yo a mo itseng.

A iponela manno mo moleng wa bobedi go tswa kwa pele, mme a simolola go lela.

Mosimane yo moleele a tla go nna gaufi le Lebo, a mo gomotsa.



CALENDAR



Morutabana a tsena mo phaposing a tshwere pampitshana e na le maina a bana botlhe.

Morutabana a re, “tlogela go lela ngwanaka, Sekolo se a tswa e se kgale, a ga go jalo?”

Lebo a dumela ka go tshikinya tlhogo mme a kgaotsa go lela.

Morago ga go bitsa maina a barutwana botlhe, a ba rulaganya go ya ka ditlhopha.

Morutabana o ne a le bogale mme a siame. Ga a rate go kgalemela morutwana selo se le sengwe gantsinyana.



Morutabana a bolelela barutwana gore ba tlile go itumelela go ithuta.

Ga a rate barutwana bao ba batlang go tshameka ka nako ya dithuto.

O tlile go baruta go buisa le go kwala, mme botlhe batla falola.

O tlile go ba ruta gape le dipalo gore ba kgone go bala dipalo tsa dilo.

“E se kgale lo tla be lo kgona go bala go simolola ka 1 gofitlha ka 20, a ga go itumedise?” Barutwana ba araba ba re, “Ee, go a itumedisa!”



Tshipi ya lela mme morutabana a ba raya are,
ke nako ya goja le go tshameka.

Barutwana botlhe ba tswela kwa ntle, mme
morago ga go ja ba tshameka.

Lebo a kopana gape le ditsala tsa gagwe tse
pedi. A ba isa kwa go Mothusi, mosimane yo o
nnang gaufi le ena kwa phaposing.

Ke ka moo a iponetseng tsala e ntšhwa ka
teng, go simolola foo ba tshameka mmogo ba
le bane.




Tshipi ya lela gape, mme ba sianela kwa diphaposing.

Morutabana a ba neela dibuka tsa ditshwantsho, tsa dilo tse di farologaneng.

A ba neela dipampiri le diphensele tsa mebala, a ba laela gore ba take ditshwantsho tsa dilo tseo ba di batlang.

Morago a tsaya ditshwantsho tsa bona a di kgomaretsa mo loboteng.

Barutwana ba nna motlotlo, go bona botaki jwa bona bo kgabisitse mo maboteng.



Fa tshipi e lela gape, morutabana a ba itsise fa sekolo se dule, o tla ba bona gape kamoso.

Lebo a tabogela kwa phaposing ya ga Thanyang, a ema fa mojakong.

“Thanyang, Dithuto di fitlhile kwa bokhutlong, tlaya re ye gae!” a goeletsa.

Phaposi yotlhe ya tshega, fela morutabana a laela Thanyang go thusa Lebo.

Fa ba goroga kwa gae, a tlotlela batsadi a tletse boitumelo ka tsala ya gagwe e ntšhwa le gore ga a kitla a lebala letsatsi le.

Fa Thanyang a leka go ba bolelela, ka moo a mo goeleditseng ka teng, a leka go mo thibela.

DITEBOGO

Mokwadi
Maxwell N Mamathuba

Motaki
Ntibile Zonke

Morulaganyi 1
Pandelani Claudine Rambau

Morulaganyi 2
Mukondeleli Constance Ntembahe

Morulaganyi 3
Ndivhuwo Mulaudzi

Motlhami
PixelPing Design

Mofetodi
Motlhabane Modise

Motlhotlhomisi
Glanice Masilo



ISBN 978-0-638-00736-7



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

